



Br: UP I 05 – 042/20 – 105/2

12. jun 2020.

Ministarstvo kulture, u postupku po zahtjevu NVO Kuća umjetnosti – Žarko Dragičević iz Nikšića od 04.03.2020. godine, za slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG”, br. 44/12 i 30/17), donosi

RJEŠENJE

1. **Usvaja se** zahtjev NVO Kuća umjetnosti – Žarko Dragičević iz Nikšića od 04.0.2020. godine, i dozvoljava se pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na sljedeći dokument:
Dokumentima koja se odnose na kupovinu opreme za „Digitalno očitavanje karata na koncertima, festivalima i slično”, i to: Ugovor sa dobavljačem i kopiju naloga za plaćanje.
2. **Odbija se** zahtjev za pristup informaciji u dijelu koji se odnosi na Ugovor sa korisnicima opreme.

Pristup informaciji ostvariće se dostavljanjem dokumenta iz stava 1 na e-mail adresu podnosioca zahtjeva lisichka@t-com.me u roku od tri dana od dana donošenja rješenja.

Obrazloženje

NVO Kuća umjetnosti – Žarko Dragičević iz Nikšića, obratila se Ministarstvu kulture, zahtjevom za slobodan pristup informacijama od 04.03.2020. godine, kojim je tražen pristup informacijama koje se odnose na kupovinu opreme za „Digitalno očitavanje karata na koncertima, festivalima i slično”, i to: 1. Ugovor sa dobavljačem; 2. kopiju naloga za plaćanje; 3. Ugovor sa korisnicima opreme. Zahtjevom je zatraženo da navedene informacije budu dostavljene na e-mail adresu: lisichka@t-com.me.

Postupajući po zahtjevu, ovlašćeno lice je utvrdilo da Ministarstvo kulture posjeduje dio traženih informacija, ugovor sa dobavljačem i kopiju naloga za plaćanje, koji je sadržan u dokumentu opisanom u stavu 1 dispozitivu rješenja, te da isti ne sadrže podatke čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona, pa nalazi da se može omogućiti pristup informaciji na zahtijevani način.

Zahtjev za pristup informacijama odbijen je u ostalom dijelu, ugovor sa korisnicima opreme, s obzirom na to da Ministarstvo kulture ne posjeduje dokumenta takve sadržine. Naime, kako je u predhodnom periodu Crnu Goru, kao i ostatak Evrope zadesila pandemija Corona virusa to je i dovelo je do usporavanja procesa uspostavljanja sistema za prodaju karata za kulturne sadržaje u Crnoj Gori, iz toga razloga je dobavljaču isplaćeno, shodno Ugovoru br.02-2457/10 od 27.08.2019. godine, iznos od 40% vrijednosti ugovora a nakon isporuke opreme centralnog sistema. Oprema još uvijek nije isporučena krajnjim korisnicima. Iz svega navedenog proizilazi da Ministarstvo kulture nije u posjedu tražene informacije.

Povodom predmetnog zahtjeva nijesu obračunati troškovi u postupku za pristup informacijama, iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, shodno članu 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl.list CG”, br. 66/16), uzimajući u obzir da isti ne prelaze iznos od 2,00 €.

Način ostvarivanja prava na pristup traženim informacijama određen je u skladu sa članom 21 stav 1 tačka 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko Ministarstva kulture. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na žiro račun br 832-3161-26, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG", br. 53/03 ...02/06 i "Sl. list CG", br. 22/08 ... 26/11).



Dostaviti:

- podnosiocu zahtjeva
- Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
- u spise predmeta
- a/a

Црна Гора
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

Број 02-2457/10

Цетиња, 27. 08. 2019 год.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Ministarstva kulture sa sjedištem u Cetinju, ulica Njegoševa, PIB: 02372126, koga zastupa Aleksandar Bogdanović, ministar, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača Crnogorski Telekom AD Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ulica Moskovska br.29, Broj računa: 510-103-22 kod, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koga zastupa Dzina Tšybul'skaya (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku opreme i sistema za prodaju karata za kulturne sadržaje u Crnoj Gori broj: 02-2457/2 od 27.06.2019. godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 02-2457/9 od 13.08.2019. godine;
Ponuda ponudača Crnogorski Telekom AD Podgorica broj 02-2457/6 od 26.07.2019. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka opreme i sistema za prodaju karata za kulturne sadržaje u Crnoj Gori, u skladu sa tenderskom dokumentacijom za nabavku opreme i sistema za prodaju karata za kulturne sadržaje u Crnoj Gori - otvoreni postupak javne nabavke, broj: 02-2457/2 od 27.06.2019. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 02-2457/9 od 13.08.2019. godine i prema ponudi koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLACANJA

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporučiti robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJACU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 02-2457/6 od 26.07.2019. godine.

Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj Ponudi br. 02-2457/6 od 26.07.2019. godine iznosi 233.095,61 eura sa uračunatim PDV-om.

Član 4

Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca i sledećih 13 opština: Podgorica, Cetinje, Zabljak, Bar, Budva, Ulcinj, Kotor, Herceg Novi, Tivat, Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane
Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva i isporuku.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC vršiti plaćanje DOBAVLJAČU po ovom Ugovoru na žiro račun kod Crnogorske Komercijalne banke br. 510-103-22 u roku od 90 dana od dana ispravno ispostavljene fakture za isporučenu robu.

ROK ISPORUKE

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da će izvršiti isporuku robe navedene u članu 1 ovog Ugovora u roku od 2 mjeseca od dana zaključivanja ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja.

Način plaćanja je: virmanski, 40% nakon isporuke opreje centralnog sistema (serveri i backup) iz tačke 2 tehničke specifikacije i 60% nakon isporuke sistema.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA.

U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla, Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

NARUČILAC je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem (uključujući i elektronski) pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

UGOVORNA KAZNA

Član 8

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

GARANCIJA

Član 9

DOBAVLJAČ je obavezan da u roku od 5 dana od potpisivanja ovog Ugovora, podnese NARUČIOCU neopozivnu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5 %

ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora.

DOBAVLJAC je obavezan dostaviti garancije za opremu, kako je traženo specifikacijom, kao i da će korišćenje prostorija za prodaju i izdavanje kartica omogućiti na period ne manji od 3 godine.

DOBAVLJAC garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

DOBAVLJAC garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, izvrši zamjenu robe sa odgovarajućom iz Ponude, ukoliko ona ne odgovara garantovanom kvalitetu i ukoliko njen nedostatak nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA, a u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

NARUČILAC je u obavezi da nedostatak pisano prijavi DOBAVLJACU (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu nedostatka može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA.

Nakon otklanjanja nedostataka, DOBAVLJAC je dužan da preda robu na lokaciji NARUČIOCA, u skladu sa sa-tenderskom dokumentacijom za nabavku opreme i sistema za prodaju karata za kulturne sadržaje u Crnoj Gori - otvoreni postupak javne nabavke, broj: 02-2457/2 od 27.06.2019. godine.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 10

NARUČILAC se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 11

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog sljedbenika.

DOBAVLJAC se obavezuje da će Projekat Nacionalne kulturne kartice (NKK) za potrebe Ministarstva kulture Crne Gore omogućiti:

- Centralizaciju i objedinjavanje ponude kulturnih institucija Crne Gore;
- Podsticanje korišćenja kulturnih proizvoda i usluga kod građana i turista kroz pojačane marketinške aktivnosti i loyalty program;
- Centralizovana evidencija ulazaka i obračun raspodjele prihoda po kulturnim jedinicama. Kulturne jedinice su svi kulturni subjekti za koje se prodaju ulaznice;
- Evidencija prihoda po prodajnim mjestima;
- Mogućnost realnije raspodjele subvencija vezane za broj ulazaka po kulturnim jedinicama;
- Podizanje kulturnog identiteta građana Crne Gore;
- Dobavljač treba da obezbijedi tri bilborda u tri različita grada, po dva mjeseca, za potrebe realizacije projekta, u naredne dvije godine;

- Dobavljač će obezbijediti dio prostora u shopovima koji će biti potrebno brendirati u skladu sa zahtjevima ministarstva, na račun dobavljača. Svaki prostor treba da ima displej za marketing i prostor za brendiranje;
- Dobavljač će obezbijediti zakup po tri bilborda dimenzija 4mx3m, u četiri opštine i to: Cetinje, Podgorica, Budva i Bijelo Polje, po dva mjeseca, za potrebe realizacije projekta, u naredne dvije godine.

Ovaj sistem će obuhvatiti 8 kulturnih jedinica, sa centralnim izdavanjem kartica. Podrazumijeva se da ovakav sistem omogućava naknadno uključivanje i drugih kulturnih jedinica na istu platformu (druga faza).

DOBAVLJAČ će u skladu sa specificiranim komponentama i prihvaćenom ponudom obezbijediti potrebno znanje i predložiti adekvatno cjelokupno rješenje.

DOBAVLJAČ će obezbijediti reprezentativne shopove u 13 opština, i to: Podgorica, Cetinje, Žabljak, Bar, Budva, Ulcinj, Kotor, Herceg Novi, Tivat, Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, u skladu sa prihvaćenom ponudom, kako bi bila omogućena distribucija kartica.

DOBAVLJAČ će obezbijediti dio prostora u shopovima koji će biti potrebno brendirati u skladu sa zahtjevima ministarstva, na račun ponudjaca.

Član 12

Svi podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi DOBAVLJAČ došao pri izvršenju poslova po ovom ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, pa se obavezuje da će sve podatke oprezno čuvati i da ih neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim licima, obavezujući na istu posebno svoje zaposlene koji će raditi na izvršavanju ovog Ugovora.

Član 13

NARUČILAC I DOBAVLJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- tehnička specifikacija
- ponuda DOBAVLJAČA

PRIMJENA PROPISA

Član 14

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom i Tenderskom dokumentacijom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član.16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15. stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) je ništav.

PRIMJERC I UGOVORA

Član.17

DOBAVLJAC je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od osam dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati NARUČIOCU potpisan ugovor:

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u sedam istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA, a jedan primjerak se dostavlja Upravi za javne nabavke Crne Gore.

NARUČILAC

Ministar

Aleksandar Bogdanović




DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC

Direktor sektora za poslovne korsinike

Predrag Perković

Izvršna direktorica

Dzina Tsybulskaya



Писарница Министарства културе - Цетиње

Примљено: 04.03.2020.				
Орг. јед.	Јед. клас. бр.	Редни број	Прилог	Вриједност
УП105	042/20	105		

NVO „Kuća Umjetnosti -Žarko Dragičević“

Predmet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Datum: 25.02.2020 god. Nikšić

Poštovani g-dine Vučiniću,

Обраћам Вам се са захтевом, заснованом на Закону о слободном приступу информацијама, да ми омогућите приступ (одговара електронска форма) документима која се односе на куповину опреме за „Digitalno очитаванје карата на концертима, фестивалима и слично“

-Ugovor са добavljačem и копију налога за плаћање

-Ugovor са корисницима опреме

Dokumenta mi možete dostaviti na mail:

lisichka@t-com.me

Shodno razgovoru koji smo imali prethodne sedmice, rekli ste mi da je ugovor realizovan, a inače u ranijem zahtjevu nijesam dobio tražene informacije iz razloga ne posjedovanja ovih dokumenata.

Puno uspjeha u daljem radu i zahvalnost na dosadašnjoj saradnji.

Predsjednik:

Žarko Dragičević,

književnik

Tel 00382 69 257417